

YOU AND YOUR **RIGHTS**

Grant-in-Aid

O ka dira kopo ya Grant- in-Aid fa o na le go sa itekanelang go go tlhokang gore o **tlhokomelwe ke motho yo mongwe** ka gale.

Go ka newa kabelo eno, o tshwanetse wa bo o amogela **Kabelo ya go sa itekanelang KGOTSA Kabelo ya Bagodi KGOTSA Kabelo ya Batswa-Ntweng**. Ga o ne o e fiwa ka boyona fela.

Go tloga ka 1 Phalane 2018, madi a kabelo ke **R410** ka kgwedi.

O ka dira kopo ya kabelo kwa kantorong e e gaufi le wena ya SASSA, e ka ne e le

- Ka nako e o dirang kopo ya kabelo e e tsamaisanang le yona, kgotsa
- Fa o simolola go tlhoka thuso ya ka gale mo mothong yo mongwe.

Ga o duelel sepe go ka dira kopo.

O tshwanetse go tsamaya ka bopaki jwa kgolofalo – go akaretsa le ditlankana tse di jaaka lokwaloitshupo le bopaki jwa maemo a lenyalo. Le gale fa o sena ditlankana tseno, o ka dira kopo ka boitshupo jo BONGWE gape.

Fa o sa kgone go ya kwa dikantorong tsa SASSA ka bowena, ba ka nna ba rulaganya go go etela kwa lapeng, go go kgontsha go tlatse foromo ya kopo. Morago ga foo tsala kgotsa wa leloko a ka ya go tsaya kabelo ya gago.

SASSA e tshwanetse go simolola go duela kabelo ya gago mo nakong ya dikgwedi di le tharo fa kopo e amogelesegile.

Fa kopo ya gago e amogelwa, o ka lopa thuso ya nakwana e e jaaka **Social Relief of Distress (SRD)** fa o ntse o emetse tuelo ya gago ya ntlha. Madi a SRD a tla gogiwa go tswa kabelong ya gago.

“Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go ka fitlhelela pabalesego ya loago, go akaretsa thuso ya loago fa ba sa kgone go itlamela. Puso e tshwanetse go tsaya dikgato tse di isegang ka peomolao le tse dingwe gape, go ya ka ditlamelo tse di letlang go ka tliša kgatelopele mo phitlhelelong ya nngwe le nngwe ya ditshwanelo tšeno.”

- **Karolo ya 27 ya Molaotheo wa Aforika Borwa**

“Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya tiragatso ya tsamaiso e e mo molaong, e e isegang e bile e lolame ka dithulaganyo... mme mongwe le mongwe yo ditshwanelo tša gagwe di patikilweng maswe ka tiragatso ya tsamaiso o na le tshwanelo ya go newa mabaka a a kwadilweng.”

- **Karolo ya 33 ya Molaotheo wa Aforika Borwa**

LEGAL DISCLAIMER: While every attempt has been made to ensure the information published here is accurate, the Black Sash does not take responsibility for any loss or damage that may arise out of the reliance on or use of this information. The contents do not constitute legal advice. This fact sheet was last updated in **October 2018**.

Go ka utlwa ka ga dikabelo kgotsa go bega bogodu jwa dikabelo tša loago, leletsa SASSA helpline:

0800 601 011

Fa o na le mathata a kabelo, ikgolaganye le **Black Sash HELPLINE** go ka bona kemonokeng le kgakololo ya sekamolao **SESOLO:**



072-66 33 739
help@blacksash.org.za

YOU AND YOUR RIGHTS

Grant-in-Aid

(Setswana – Grant in Aid)



B L A C K S A S H
MAKING HUMAN RIGHTS REAL